



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKE SAVEZE CRNE GORE

Broj: 31

Godina: XV

Podgorica, 28.08.2020.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Propozicije Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021	2
2 Registracija igrača	10

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj dana 26.08.2020.godine , donio je

PROPOZICIJE

Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021

Član 1

Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu ŽFL) je jedinstvena i broji 5 klubova (ekipa):

- ŽFK Breznica - Pljevlja;
- ŽFK Ekonomist - Nikšić;
- ŽFK Mladost 2015 - Podgorica;
- ŽFK Cvetex- Berane;
- ŽFK Budućnost – Podgorica;

Član 2

Takmičenje u ŽFL se odvija po četvorokružnom bod sistemu u okviru 20 kola (svaki klub igra međusobno četiri puta).

Član 3

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu Komisija).

Član 4

Raspored odigravanja utakmica utvrđuje Komisija.

Član 5

Dužnosti klubova

Klubovi moraju:

- imati obezbjeđen teren za igru - sa prirodnom ili vještačkom podlogom;
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije;
- imati kupatilo za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije, sa odgovarajućim uređajima;
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije;
- najdalje 30 metara od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika;
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu, kao i delegata;
- imati obezbjeđen računar i internet vezu, da bi se sastavio zapisnik.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Klub domaćin je obavezan da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

Član 8

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepodobnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice. Takođe, ako se utakmica

ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 9

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

Član 10

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 11

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava. Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

Član 12

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog Saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina. Klub domaćin je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije ili da umjesto kola prijavi karavan vozilo.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio ljekara i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi skupljače lopti - šest dječaka ili djevojčica .

Član 13

Klub je dužan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupa igračica koja nije izdržala automatsku sankciju zabrane igranja, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igračice koja ima zabranu igranja utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Član 14

Za vrijeme odigravanja utakmice, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportkoj opremi (ukupno sedam);
- šef stručnog štaba;
- pomoćni trener;
- trener golmana;
- ljekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- komesar za bezbjednost

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji;
- delegat utakmice;
- članovi ograna bezbjednosti;
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca;
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

Član 15

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlašćenog predstavnika kluba. Klub može da licencira i trenera golmana i komesara za bezbjednost.

PRAVO NASTUPA

Član 16

Na utakmicama ŽFL pravo nastupa imaju registrovane igračice, koje su rođene 2005.godine i starije. Izuzetno, u cilju razvoja mladih igračica i ženskog fudbala, odobrava se da u zapisnik budu upisane **najviše dvije** igračice rođene 2006.godine, koje moraju imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu. Pored njih dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju imati sve igračice rođene 2004 i 2005 godine i igračice rođene 2003, koje na dan odigravanja utakmice nemaju navršениh 17 godina. Dokazi o izvršenom zdravstvenom pregledu moraju biti unešeni u COMET sistem.

Sve igračice moraju imati izvršen zdravstveni pregled, ne stariji od šest mjeseci i unešen u COMET sistem.

U zapisnik utakmice se može unijeti najviše 20 registrovanih igračica. Od toga broja **najviše dvije mogu biti strankinje (nijesu državljanke Crne Gore).**

Svaka ekipa mora imati šefa stručnog štaba, koji posjeduje potrebnu UEFA trenersku licencu.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igračica.

Sve igračiće moraju posjedovati COMET ID karticu, koju predstavnik kluba obavezno prilaže na uvid delegatu, prije početka utakmice a delegat vrši identifikaciju.

DELEGAT UTAKMICE

Član 17

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe jedan sat i trideset minuta prije početka utakmice.

Delegat je dužan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegat obaviće glavni sudija. Komisija, uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

SUDIJE UTAKMICE

Član 18

Utakmice ŽFL mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koje se nalaze na odgovarajućim listama FSCG.

Član 19

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

Član 20

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija. Mjesto prvog pomoćnog sudije će zauzeti drugi pomoćni sudija a mjesto drugog pomoćnog sudije će zauzeti ispitani sudija iz publike, koji se nalazi na listi sudija za ovaj rang takmičenja. Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste ovoga stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovoga stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, drugi pomoćni sudija zauzima mjesto prvog pomoćnika a dosadašnji prvi pomoćnik koji sada postaje sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da obavlja dužnost drugog pomoćnog sudije.

Ako u toku trajanja utakmice pozli pomoćnom sudiji ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, sudija će odrediti jednog od ispitanih sudija iz publike, koji se nalazi na listi ovoga stepena takmičenja, da zauzme njegovo mjesto.

Član 21

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igračica. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU I PRATEĆIH OBJEKATA

Član 22

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog loše travnate podloge, nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Član 23

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 3 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

REGISTRACIJA UTAKMICE SLUŽBENIM REZULTATOM

Član 24

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 25

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 26

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, disciplinski je odgovoran.

ŽALBA

Član 27

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnosi Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu, u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku-taksa na žalbu.

Član 28

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 29

Odluku po žalbi Komisija donosi u roku od 5 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi u roku od 3 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa ili elektronskom poštom.

Član 30

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 31

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 32

Klubovi i njihove igračice, članovi stručnog štaba ili funkcioneri disciplinski su odgovorni, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 33

Isključene igračice se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 34

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igračica dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Član 35

Igračica koja dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni.

UTVRĐIVANJE PLASMANA I POPUNA LIGE

Član 36

Ekipe koja pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove.

Takmičenje ŽFL se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive ekipa koje se takmiče;
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica;
- broj datih i primljenih golova;
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o utvrđivanju pobjednika takmičenja ili mjestu koje utiče na prelaz u viši ili niži rang takmičenja, ili mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Za utvrđivanje plasmana na dodatnoj pomoćnoj tabeli koriste se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjenjuju se kriterijumi e) i f), po sljedećem redosljedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski ogran žrijebom će odrediti poredak na tabeli.

Član 37

Ekipa koja na kraju sezone 2020/21 osvoji prvo mjesto u ŽFL stiže pravo igranja u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona.

TROŠKOVI TAKMIČENJA

Član 38

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sastojati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom-odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

Član 39

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.

Član 40

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 41

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj: 1897/3
Podgorica, 26.08.2020.god.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – CENTAR
Sjednica održana 26.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK “Budućnost” – Podgorica: Bojović Matija (FK Berane), Šaranović Dragutin, Mirović Lazar (OFK Titograd), Jokić Vojislav (FK Mladost DG), Kukuličić Damjan (FK Zeta) na osnovu člana 48/2.

FK “Podgorica” – Podgorica: Radević Dušan, Pavićević Nemanja (FK Budućnost) na osnovu člana 48/2.

FK “Drezga” – Piperi: Nikočević Kenan (FK Podgorica) na osnovu člana 48/10.

OFK “Mladost DG” – Podgorica: Vojvodić Lazar na osnovu člana 49/1., Krstović Željko (FK Dečić), Tatar Luka, Plazinić Miloš (FK Podgorica), Lukačević Stefan (FK Bratstvo), Raičević Dražen (OFK Grbalj) na osnovu člana 48/2.

FK “Karioke” – Podgorica: Nedović Nikola (FK Jedinstvo), Radišević Dragan (FK Sparta) na osnovu člana 48/2.

SPORAZM O DVOJNOJ REGISTRACIJI IGRAČA

FK “Podgorica” – Podgorica, FK “Drezga” – Piperi i igrač Nikočević Kenan potpisali su Sporazum o dvojnoj registraciji do 15.06.2021.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

ŽFK “Budućnost” – Podgorica: Nišavić Jovana (ŽFK Obilić), Vučinić Jovana, Čadenovi Katarina, Vuković Marija (ŽFK Mladost 2015) na osnovu člana 48/2.

ŽFK “Mladost 2015” – Podgorica: Tomašević Bojana, Rakočević Anastasija, Krcić Izabela, Krcić Nikolina, Baturan Mia (ŽFK Budućnost), Brnović Danijela, Perunović Nikolina (ŽFK Obilić), Stanić Lidija (ŽFK Breznica) na osnovu člana 48/2.

Sjednica održana 27.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK “Gorštak” – Kolašin: Vlahović Andrej, Vlahović Uroš, Šćepanović Miloš, Rakočević Lazar, Bulatović Đorđe, Popović Strahinja, Anđelić Miloš, Jeknić Danilo, Čogurić Ivan, Šćepanović Mladen, Šćepanović Srdan, Vujisić Danilo, Bijelić Janko, Zeković Andrija na osnovu člana 49/1.

FK “Kom” – Podgorica: Puletić Stefan (FK Zeta), Ćorović Almedin (FK Drezga) na osnovu člana 48/2.

FK “Danilovgrad” – Danilovgrad: Spaić Stefan (FK Podto Podgorica) na osnovu člana 48/2.

OFK “Titograd” – Podgorica: Lazarević Aleksa (FK Calcio) na osnovu člana 48/2.

FK “Crvena stijena” – Podgorica: Vukadinović Rajko, Radonjić Pavle, Ceković Veljko, Jovanović Petar, Vojinović Luka, Vukadinović Lazar, Miranović Bogdan, Čejović Dušan, Krunic Aleksa, Radulović Dražen na osnovu člana

49/1., Jovović Bojan, Simonović Matija, Bošković Stefan, Cvijović Aleksandar, Obradović Bojan, Jovović Balša (FK Blue star) na osnovu člana **48/2.**

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI IGRAČA

FK "Iskra" – Danilovgrad, FK "Drezga" – Piepri i igrač Šaletić Đorđe su potpisali Sporazum o dvojnoj registraciji igrača do 15.06.2021.g.

STIPENDIJSKI UGOVOR

OFK "Tirograd" – Podgorica i igrač Roganović Bojan su potpisali Stipendijski ugovor o igranju do 30.06.2022.g.

Sjednica održana 28.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Ribnica" – Podgorica: Dragaš Miloš (FK Jezero), Memić Elvir (FK Ibar) na osnovu člana **48/2.**

FK "MKM" – Podgorica: Kajoshaj Jasin, Škrijelj Sami, Škrijelj Edin, Ivanović Martin, Kajoshaj Anis, Ljuljanović Besar, Ljuljanović Besim, Fetić Armin, Popara Damir, Bećaj Riad, Hasani Hasan, Ljuljanović Fatjon, Kujović Dino, Mehović Demir na osnovu člana **49/1.**

FK "Kom" – Podgorica: Đurašković Pavle (FK Podgorica), Šarkić Alen (FK Arena), Mirković Đorđe (OFK Mladost DG), Mirković Nemanja (FK Winner), Cvetković David (FK Porto Podgorica), Vuleković Ivan (OFK Titograd), Vučević Luka (FK Budućnost), Vučetić Đorđe (FK Blue star), Vujačić Vule (FK Rudar) na osnovu člana **48/2.**

OFK "Titograd" – Podgorica: Vujošević Pavle, Dragović Damjan (FK Budućnost) na osnovu člana **48/2.**

FK "Drezga" – Piperi: Popović Vuk (OFK Mladost DG) na osnovu člana **48/2.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Kom" – Podgorica i igrač Vujačić Vule su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 01.06.2021.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

OFK "Titograd" – Podgorica: Vuletić Strahinja na osnovu člana **49/1.**, Šćepenović Bojan, Šćepanović Maksim (FK Calcio), Bogičević Luka (FK Stari Aerodrom) na osnovu člana **48/2.**

FK "Dečić" – Tuzi: Krkanović Denis (FK Ribnica), Đoković Said (FK Tuzi) na osnovu člana **48/2.**, Gojcaj Arianit, Micaković Arjan na osnovu člana **49/1.**

OFK "Mladost DG" – Podgorica: Lakušić Luka (FK Titograd), Durković Petar (FK Ilarion) na osnovu člana **48/2.**

**Komisija za registraciju igrača
Senad Padović, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – JUG
Sjednica održana 27.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“HAJDUK“ (Bar): Mučević Malić “Mornar“ (Bar), čl. 48/10.

“ORJEN“ (Zelenika): Deletić Dražen, Jovanović Petar, Dunđerović Uroš “Obilić“ (Herceg Novi) , čl. 48/2.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

“MORNAR“ (Bar), “HAJDUK“ (Bar) i igrač Mučević Malić zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“ORJEN“ (Zelenika): Vasiljević Vasilije, Lazović Matija “Igalo 1929“ (Igallo), čl. 48/10.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Vasiljević Vasilije zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Lazović Matija zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“ORJEN“ (Zelenika): Vujnović Nikola, Kosać Nikola, Đilović Rajko, Kovačević Vasilije “Igallo 1929“ (Igallo), čl. 48/10.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Vujnović Nikola zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Kosać Nikola zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Đilović Rajko zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“IGALO 1929“ (Igallo), “ORJEN“ (Zelenika) i igrač Kovačević Vasilije zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“ORJEN“ (Zelenika): Marković Nikola, Dubljević Dalibor “Arsenal“ (Tivat), čl. 48/2.

“MORNAR“ (Bar): Ćosić Lazar, Duraković Elvin, Škrijelj Asad, Duraković Almin “Hajduk“ (Bar), čl. 48/2.

“MORNAR“ (Bar): Kordić Amar, Šekularac Andrej, Hodžić Ermin “Hajduk“ (Bar), čl. 48/2.

“GRBALJ“ (Grbalj): Đurđević Marko “Obilić“ (Herceg Novi), Mićanović Darko “Polet Stars“ (Nikšić), čl. 48/2.

“BOKELJ“ (Kotor): Bjelica David “Mornar“ (Bar), čl. 48/2.

“OBILIĆ“ (Herceg Novi): Maslovar Goran “Obilić“ (Herceg Novi), Maslovar Stevan “Igallo 1929“ (Igallo), čl. 48/2.

“HAJDUK“ (Bar): Ćirović Filip, Džiknić Aleksandar, Orlandić Danilo, Zeković Matija, Drašković Matija, Marstijepović Luka “Mornar“ (Bar), čl. 48/2.

“SLOGA“ (Stari Bar): Kurtović Mexhid, Kurtović Selim “Otrant-Olympic“ (Ulcinj), čl. 48/2.

“GRBALJ“ (Grbalj): Nakagaki Haru (Hrvatska), čl. 48/11. Čortan Sava “Arsenal“ (Tivat), čl. 48/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Nakagaki Haru zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 20.08.2020 god. do 20.06.2021 godine. Igrač Nakagaki Haru registruje se u statusu **profesionalac**.

REGISTRACIJA IGRAČA

“PETROVAC“ (Petrovac): Vasović Ivan “Rudar“ (Pljevlja), čl. 48/2.

“OBILIĆ“ (Herceg Novi): Vučetić Miloš, Pribilović Petar, Drobniak Filip, Petović Gojko, Čelebić Rejhan, Tučević Ljubomir, čl. 48/10.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Vučetić Miloš zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Pribilović Petar zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Drobnjak Filip zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Petović Gojko zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Čelebić Rejhan zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj), “OBILIĆ“ (Herceg Novi) i igrač Tučević Ljubomir zaključili su Sporazum o dvojnoj registraciji do početka ljetnjeg prelaznog roka 2021 godine.

Sjednica održana 28.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“MORNAR“ (Bar): Tomašević Teodor, Raspopović Vuk, Rakočević Sergej “Hajduk“ (Bar), **čl. 48/2.**

**Komisija za registraciju igrača
Dragan Peraš, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – SJEVER
Sjednica održana 26.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Kalezić Bojan, "Polet Stars" /Nikšić/, **čl. 48/2.**

FK "BREZNICA" /Pljevlja/: Aničić Andrej, **čl. 49/1.**

REGISTRACIJA IGRAČICA

FK "BREZNICA" /Pljevlja/: Popović Aleksandra, /Albanija/, **čl. 48/11.** Vujošević Aleksandra, "Obilić" /Herceg Novi/, **čl. 48/2.** Kajić Hana, Hamidović Eldina, **čl. 49/1.**

FK "CVETEX" /Berane/: Obradović Anastasia, Babić Bojana, Matović Tamara, Habibović Leticia, Bakić Marija, Stožinić Dajana, Račić Anđela, Duraković Azra, **čl. 49/1.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Briše se: Bojović Matija, "Berane" /Berane/, **jer prelazi na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 26.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "PETNJICA" /Petnjica/: Čulafić Stefan, **čl. 49/4.**

FK "KOMOVI" /Andrijeвица/: Kolić Adel, "Fair Play" /Bijelo Polje/, **čl. 48/2.**

FK "POLIMLJE" /Murino/: Dubak Vaso, "Berane" /Berane/, Veljić Ranko, Jokanović Bojan, Dabetić Zdravko, "Komovi" /Andrijeвица/, Luković Jasmin, "Jezero" /Plav/, **čl. 48/2.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Vasović Luka, "Rudar" /Pljevlja/, Lečić Luka, "Breznica" /Pljevlja/, Dragaš Miloš, "Jezero" /Plav/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 27.08.2020. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "BERANE" /Berane/: Dulović Momčilo, /Švedska/, čl. 48/11.

OFK "BERANE" /Berane/: Fušić Luka, "Brskovo" /Mojkovac/, čl. 48/2.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Memić Elvir, "Ibar" /Rožaje/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

**Komisija za registraciju igrača
Vasko Dragović, s.r.**